



ADRIATIC BANK

IZVJEŠTAJ

Adriatic Bank AD Podgorica

31.03.2026. godine

U skladu sa Odlukom o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji
("Službeni list Crne Gore", br. 128/20 od 30.12.2020, 094/2025 od 12.08.2025)

Jun, 2026. godine

Sadržaj:

1.	Ukupan iznos rizikom ponderisanih izloženosti i kapitalni zahtjevi u skladu sa članom 7 Odluke o javnom objavljivanju.....	3
2.	Regulatorni kapital i podaci o ključnim indikatorima.....	3
2.1.	Sastav regulatorog kapitala i kapitalni zahtjevi.....	3
2.2.	Podaci o ključnim indikatorima.....	7
3.	Podaci o primjeni standardizovanog pristupa u skladu sa članom 12 Odluke o javnom objavljivanju.....	7
4.	Podaci o izloženosti tržišnom riziku u skladu sa članom 13 Odluke o javnom objavljivanju.....	8
5.	Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje u skladu sa članom 16 Odluke o javnom objavljivanju.....	9
6.	Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa članom 22 Odluke o javnom objavljivanju.....	10
7.	Podaci o izloženostima kreditnom riziku u skladu sa članom 10 Odluke Odluke o javnom objavljivanju.....	11

1. Ukupan iznos rizikom ponderisanih izloženosti i kapitalni zahtjevi u skladu sa članom 7 Odluke o javnom objavljivanju

Adriatic Bank AD Podgorica u okviru I stuba Bazela IV izračunava kapitalne zahtjeve za pokriće kreditnog rizika koristeći standardizovani pristup.

Regulatorni kapitalni zahtjev za devizni rizik se izračunava primjenom standardizovanog pristupa, za operativni rizik zahtjev za regulatorni kapital jednak je komponenti indikatora poslovanja, dok se za rizik prilagođavanja kreditnog vrednovanja izračunava primjenom standardizovanog metoda.

Ukupna izloženost riziku prema vrstama rizika data je u sljedećoj tabeli:

Tabela 1: Izloženost riziku prema vrstama rizika

		(000 EUR)
Opis pozicije	Iznos	
Ukupan iznos izloženosti riziku	185.811	
Iznosi rizikom ponderisane izloženosti kreditnom riziku, kreditnom riziku druge ugovorne strane i slobodne isporuke	143.863	
Ukupan iznos izloženosti riziku poravnjanja	-	
Ukupan iznos izloženosti pozicijskom, deviznom i robnom riziku	-	
Ukupan iznos izloženosti operativnom riziku	41.948	
Ukupan iznos izloženosti riziku za prilagođavanje kreditnom riziku (CVA)	-	
Ukupan iznos izloženosti povezan sa velikim izloženostima koje proizilaze iz stavki u knjizi trgovanja	-	
Ostali iznosi izloženosti	-	

Banka nema izloženosti instrumenata regulatornog kapitala koji se drže u bilo kojem društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje ili holdingu osiguravača, a koje kreditna institucija ne umanjuje od svog regulatornog kapitala pri izračunavanju kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj i konsolidovanoj osnovi u skladu sa članom 39 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.

2. Regulatorni kapital i podaci o ključnim indikatorima

2.1. Sastav regulatorog kapitala i kapitalni zahtjevi

Struktura regulatornog kapitala – Obrazac KS na 31.03.2026. godine

		(000 EUR)
R. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1.	REGULATORNI KAPITAL	43.886
1.1.	OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	43.886
1.1.1.	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	43.886
1.1.2.	DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)	-
1.2.	DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	-

Koeficijent adekvatnosti kapitala – Obrazac KS na 31.03.2026. godine

R.br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1.	Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1) - min 4,5%	23.62%
1.1.	Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala	35.524
1.2.	Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala uključujući bafer	22.517
1.3.	Višak (+)/manjak (-) OCR redovnog osnovnog kapitala	19.016
2.	Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 6%	23.62%
2.1.	Višak (+)/manjak (-) osnovnog kapitala	32.737
2.2.	Višak (+)/manjak (-) OCR osnovnog kapitala	15.062
3.	Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 8%	23.62%
3.1.	Višak (+)/manjak (-) ukupnog kapitala	29.021
3.2.	Višak (+)/manjak (-) OCR ukupnog kapitala	9.789

Izvještaj o regulatornom kapitalu – Obrazac RK na 31.03.2026.. godine

Red. br.	OPIS POZICIJE	IZNOS
1=1.1+1.2	REGULATORNI KAPITAL	43.886
1.1 = 1.1.1+1.1.2	OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	43.886
1.1.1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	43.886
1.1.1.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	11.945
1.1.1.1.1	plaćeni instrumenti kapitala	11.945
1.1.1.2	Neraspoređena (zadržana) dobit	37.128
1.1.1.2.1	Neraspoređena (zadržana) dobit iz prethodnih godina	37.128
1.1.1.2.2	priznata dobit ili gubitak (tekuće godine)	-
1.1.1.2.2.1	dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva (poz 22 iz BU)	537
1.1.1.2.2.2	(-) iznos dobiti ostvarene u toku tekuće godine ili dobiti ostvarene na kraju tekuće godine koji ne zadovoljava uslove za priznavanje	537
1.1.1.3	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI	-286
1.1.1.3.2.	dobici ili gubici nastali ponovnim vrednovanjem instrumenata raspoloživih za prodaju utvrđenih u skladu sa MSFI 9	-286
1.1.1.6	Usklađivanja redovnog osnovnog kapitala zbog prudencijalnih filtera	-30
1.1.1.6.5	(-) usklađivanja vrednovanja zbog zahtjeva za oprezno (prudencijalno) vrednovanje (AVA)	30
1.1.1.6.5.1	(-) usklađivanja vrednovanja izračnata prema jednostavnom pristupu	30
1.1.1.6.6	ostala prudencijalna usklađivanja	-
1.1.1.8	(-) Ostala nematerijalna imovina	2.419
1.1.1.8.1	(-) ostala nematerijalna imovina prije odbitka odloženih poreskih obaveza	2.419
1.1.1.23	(-) Iznos nedostajućeg pokrića nekvalitetnih izloženosti ispravkama vrijednosti za bilansne stavke i rezervisanjima za vanbilansne stavke	91
1.1.1.24	(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao dobra aktiva	2.280
1.1.1.25	(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao nekvalitetne izloženosti na koje se ne primjenjuje odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (nastale prije početka primjene te odluke)	81

Podaci o kontracikličnom i kombinovanom baferu kapitala – Obrazac KS na 31.03.2026. godine

R.br	OPIS POZICIJE	Iznos u %
1.	bafer za očuvanje kapitala	2,50%
2.	kontraciklični bafer kapitala (specifična stopa)	1,00%
3.	bafer za strukturni sistemski rizik	1,50%
4.	bafer za globalnu sistemski važnu (GSV) kreditnu instituciju	-
5.	bafer za ostale sistemski važne (OSV) kreditne institucije	2,00%

KOMBINOVANI BAFERI		Iznos u %
kombinovani bafer koji se primjenjuje na kreditnu instituciju		7,00%

Podaci o koeficijentu finansijskog leveridža na 31.03.2026. godine

Red. br.	OPIS POZICIJE	BILANSNE IZLOŽENOSTI			VANBILANSNE IZLOŽENOSTI								
		bruto izloženost	ispravke vrijednosti / rezervacije / AVA / nedostajuće pokriće NI ispravkama	neto izloženost	bruto izloženost	ispravke vrijednosti / rezervacije / AVA / nedostajuće pokriće NI ispravkama	neto izloženost	faktori konverzije					izloženost ponderisana faktorom konverzije
								0,1	0,2	0,4	0,5	1	
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	139.467	569	138.898	0	0	0						0
2.	izloženosti prema regionalnoj ili lokalnoj samoupravi	0	0	0	0	0	0						0
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora	0	0	0	0	0	0						0
4.	izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0						0
5.	izloženosti prema međunarodnim organizacijama	1.302	7	1.295	0	0	0						0
6.	izloženosti prema kreditnim institucijama	78.302	492	77.811	0	0	0						0
7.	izloženosti prema privrednim društvima	33.470	1.480	31.990	25.560	558	25.002	0	0	9.828	11.294	3.880	13.458
8.	izloženosti prema „retail“-u	19.574	474	19.099	5.938	79	5.859	351	0	3.032	2.094	382	2.677
9.	izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	18.033	381	17.652	516	3	514	0	0	9	504	0	256
10.	izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	24.996	543	24.453	4.827	51	4.775	0	0	2.475	2.300	0	2.140
11.	ADC izloženosti	22.435	454	21.981	1.000	5	995	0	0	0	995	0	498
12.	izloženosti sa statusom neispunjavanja obaveza	7.578	4.515	3.063	0	0	0						0
13.	izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	0	0	0	0	0	0						0
14.	subordinisane dužničke izloženosti	0	0	0			0						0
15.	izloženosti u obliku udjela ili akcija u subjektima zajedničkog ulaganja (CIU)	0	0	0	0	0	0						0
16.	izloženosti po osnovu ulaganja u kapital	150	150	0			0						0
17.	ostale stavke	13.062	334	12.727	15	0	15	0	0	0	14	1	8
18.	UKUPNO	358.368	9.399	348.970	37.856	696	37.160	351	0	15.345	17.201	4.263	19.037
II	OPIS POZICIJE	IZNOS											
1.	derivati	0											
1.1.	forvardi												
1.2.	fjučersi												
1.3.	swopovi												
2.	spot	0											
2.1.	redovni način obavljanja transakcija												
3.	transakcije finansiranja hartijama od vrijednosti (SFT)	0											
3.1.	repo transakcije												
3.2.	ostalo												
III	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI	368.006											
IV	osnovni kapital	43.886											
V	KOEFICIJENT FINANSIJSKOG LEVERIDŽA	11.93%											

2.2. Podaci o ključnim indikatorima

R. br.	Opis pozicije	(000 EUR)
1.	Ukupan iznos izloženosti riziku (u skladu sa članom 148 Odluke o adekvatnosti kapitala)	185.811
2.	Koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala	23.62 %
3.	Koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala	23.62 %
4.	Koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala	23.62 %
5.	Zahtjev za kombinovani bafer	7.00 %
6.	Koeficijent finansijskog leveridža	11.93 %
7.	Ukupna izloženost (u skladu sa članom 148 Odluke o adekvatnosti kapitala)	420.008
8.	Prosjeak koeficijenta likvidne pokrivenosti po osnovu parametara na kraju mjeseca za prvo tromesečje 2026.godine	512%
9.	Prosjeak ukupne likvidne imovine, nakon primjene relevantnih korektivnih faktora, uključenih u bafer za likvidnost za prvo tromesečje 2026.godine	128.464
10.	Prosjeak priliva po osnovu likvidnosti na osnovu parametara na kraju prethodna tri mjeseca	74.444
11.	Prosjeak odliva po osnovu likvidnosti na osnovu parametara na kraju prethodna tri mjeseca	93.942
12.	Prosjeak neto odliva po osnovu likvidnosti na osnovu parametara na kraju prethodna tri mjeseca	28.865

3. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa u skladu sa članom 12 Odluke o javnom objavljivanju

Adriatic Bank AD Podgorica izračunava iznose rizikom ponderisane izloženosti u skladu sa Odjeljkom 2-Standardizovan pristup Odluke o adekvatnosti kapitala.

Iznosi rizikom ponderisane izloženosti prikazani su u sljedećoj tabeli:

(000 EUR)

EAD sa stepenom kreditnog kvaliteta			
Izloženost prema finansijskim institucijama			
Stepen kreditnog kvaliteta	Bruto izloženost	Ispravka vrijednosti	Umanjenje regulatornog kapitala
1	59.787	202	163
2	3.844	1	18
3	10.577	9	44
4	4.091	24	8
5	1.957	-	-
6	-	-	-

(000 EUR)

Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama			
Stepen kreditnog kvaliteta	Bruto izloženost	Ispravka vrijednosti	Umanjenje regulatornog kapitala
1	90.351	328	120
2	-	-	-
3	2.030	0	10
4	4.118	3	77
5	-	-	-

(000 EUR)

Izloženosti prema međunarodnim organizacijama			
Stepen kreditnog kvaliteta	Bruto izloženost	Ispravka vrijednosti	Umanjenje regulatornog kapitala
1	1.302	-	6

4. Podaci o izloženosti tržišnom riziku u skladu sa članom 13 Odluke o javnom objavljivanju

Adriatic Bank AD Podgorica izračunava kapitalne zahtjeve za pokriće deviznog rizika, u skladu sa članom 413 Odluke o adekvatnosti kapitala, koristeći standardizovani pristup.

Izloženost deviznom riziku prikazana je u sljedećoj tabeli:

Pozicija	Ukupne pozicije		Neto pozicije		Pozicije koje podliježu kapitalnom zahtjevu				Ukupna neto otvorena pozicija	Zahtjev za kapitalom	Ukupna izloženost deviznom riziku
	Duge	Kratke	Duge	Kratke	Duge	Kratke	Usklađene	Neusklađene			
Ukupne pozicije	353,620	353,620	108	0	74	0	34	0	108	-	-
Visoko korelisane valute	338,745	338,819	34	108			34	0		1	-
od čega:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
izvještajna valuta (EUR)			0	108							
Sve ostale valute	14,875	14,801	74	0	74	0				6	-
CIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zlato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banka nema knjigu trgovanja pa u skladu sa tim, ne izračunava kapitalne zahtjeve za poslove iz knjige trgovanja u skladu sa članom 120 Odluke o adekvatnosti kapitala.

5. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje u skladu sa članom 16 Odluke o javnom objavljivanju

Rizik kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje u Adriatic Bank AD Podgorica prozilazi iz redovnog poslovanja sa kamatonosnom aktivom i pasivom i nastaje kao posljedica mogućih promjena u kamatnim stopama koje utiču na poslove kreditne institucije koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje. Podvrste kamatnog rizika iz pozicija kojim se ne trguje su: Rizik ročne neusklađenosti kamatnih stopa, Bazni rizik i Rizik opcije.

Cilj upravljanja kamatnim rizikom iz pozicija kojim se ne trguje je minimiziranje negativnih uticaja kretanja kamatnih stopa na ukupan rezultat i kapital Banke, čime se omogućava održiv rast u skladu sa sveukupnom strategijom razvoja poslovanja Banke i sklonošću ka rizicima.

Banka je uspostavila sistem mjerenja kamatnog rizika koji obezbjeđuje kvantifikovanje promjena kamatnih stopa korišćenjem odgovarajućih mjera i tehnika i identifikuje sve relevantne izvore rizika.

Banka mjeri izloženost kamatnom riziku pozicija kojim se ne trguje primjenom:

- Analize kamatnog Gep-a (uvažavajući pretpostavke o stabilnosti depozita po viđenju, prijevremene otplate kredita i prijevremenog razročenja oročenih depozita);
- Ekonomske vrijednosti kapitala (EVE), koja procjenjuje uticaj šokova kamatnih stopa na sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova;
- Neto prihodi/rashodi od kamata (NII), koja procjenjuje uticaj šokova kamatnih stopa na neto prihode/rashode od kamata;
- Stres testiranja.

U skladu sa članom 78 „Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama“ izračunavanje i objavljivanje efekta promjene EVE Banka je dužna sprovoditi.

Najveća negativna promjena EVE u odnosu na regulatorni kapital iznosi 26%. Banka je definisala mjere kako bi rizik držala pod kontrolom.

Takođe, Banka izračunava i efekte koje bi potencijalna promjena tržišnih kamatnih stopa imala na neto kamatne prihode Banke.

6. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa članom 22 Odluke o javnom objavljivanju

Adriatic Bank AD Podgorica, primjenjuje tehnike ublažavanja kreditnog rizika i shodno tome izračunava iznose rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom, iznos rizikom ponderisanih izloženosti i odnos tog iznosa rizikom ponderisanih izloženosti i vrijednosti izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika povezanog sa izloženošću.

Iznosi ukupnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku prikazani su u sljedećoj tabeli:

(000 EUR)			
Opis pozicije	Izloženost umanjena za ispravke vrijednosti / rezervacije	Iznos izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika	Iznos rizikom ponderisane izloženosti nakon primjene dodatnog pondera za SME
Ukupne izloženosti	386.130	365.102	143.863
Ukupne bilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku od čega:	348.968	346.063	129.197
Ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	138.898	138.898	5.047
Ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	-	-	-
Ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	-	-	-
Ukupna izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama	-	-	-
Ukupna izloženost prema međunarodnim organizacijama	1.295	1.295	-
Ukupna izloženost prema institucijama	77.811	77.811	20.772
Ukupna izloženost prema privrednim društvima	31.990	31.990	27.051
Ukupna izloženost prema retail-u	19.099	17.026	12.555
Ukupne izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	17.652	17.434	7.477
Ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	24.453	24.343	14.350
Ukupne ADC izloženosti	21.981	21.479	32.218
Izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	3.063	3.063	3.063
Ukupne izloženosti po osnovu ulaganja u kapital	-	-	-
Ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	12.727	12.727	6.667
Ukupne vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku od čega:	37.160	19.038	14.667
Ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	-	-	-
Ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	-	-	-
Ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	-	-	-
Ukupna izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama	-	-	-
Ukupna izloženost prema međunarodnim organizacijama	-	-	-
Ukupna izloženost prema institucijama	-	-	-
Ukupna izloženost prema privrednim društvima	25.002	13.458	10.902
Ukupna izloženost prema retail-u	5.859	2.677	1.551
Ukupne izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	514	256	257
Ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	4.775	2.140	1.201
Ukupne ADC izloženosti	995	498	746
Izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	0	0	0
Ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	15	8	8
Izloženosti / transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane	-	-	-

7. Podaci o izloženostima kreditnom riziku u skladu sa članom 10 Odluke Odluke o javnom objavljivanju

Tabele u nastavku prikazuju iznos i kvalitet izloženosti za kredite, izloženosti po osnovu dužničkih hartija od vrijednosti i vanbilansne izloženosti, uključujući akumulirano umanjenje vrijednosti, rezervacije i promjene negativnih fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i iznosa primljenog kolaterala i finansijskih jemstava:

Stavke aktive bilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Kvalitetna aktiva bilansa	Nekvalitetna aktiva bilans	Ukupno aktiva bilansa	Stage u kojem se finansijska sredstva nalaze			
						stage 1	stage 2	stage 3	ukupno
Ukupna aktiva na koju se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	2.955	95.587	301.271	7.563	308.834	265.972	35.299	7.563	308.834
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	2.955	95.587	269.623	7.399	277.022	234.420	35.203	7.399	277.022
kredit i potraživanja od kreditnih institucija			75.380	-	75.380	75.380			75.380
kredit i potraživanja od klijenata	2.955	95.587	124.583	7.399	131.982	93.411	31.172	7.399	131.982
hartije od vrijednosti			66.736	-	66.736	62.705	4.031		76.736
ostala finansijska sredstva			2.924	-	2.924	2.924			2.924
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-		30.208	-	30.208	30.208	-	-	30.208
hartije od vrijednosti			30.208	-	30.208	30.208			30.208
Kamatna potraživanja	-	-	136	160	296	95	41	160	296
Vremenska razgraničenja	-	-	683	4	687	628	55	4	687
Ispravka vrijednosti			2.253	4.434	6.687	1.528	724	4.435	6.687
Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke	51.953					51.953			
UKUPNA BRUTO AKTIVA	360.787					360.787			
UKUPNA NETO AKTIVA	353.617					353.617			

Stavke aktive vanbilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Kvalitetna aktiva vanbilansa		Nekvalitetna aktiva vanbilansa			Ukupno
			A	B	C	D	E	
Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	2.586	10.016	29.139	8.717		-	-	37.856
Izdate garancije	2.258	7.051	12.897	7.950				20.847
Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)	328	2.965	16.228	766	-			16.994
Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama			146	326				472
Rezervisanja za gubitke po vanbilansu			349	100				449
Vanbilansna aktiva na koje se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke	262.948							
Ukupno vanbilans	300.804							

Tabele u nastavku prikazuju bruto restrukturirane kredite sa pripadajućim ispravkama, distribuciju ukupnih bruto kredita i u okviru njih nekvalitetnih kredita po vrsti djelatnosti, kao i distribuciju po vrsti djelatnosti za ukupnu vanbilansnu izloženost i u okviru njih nekvalitetne vanbilansne izloženosti:

Restrukturirani krediti (uključujući COVID-19 restrukturiranje)	Stage 1	Stage 2	Stage 3
Bruto krediti		5.882	5.047
Ispravka vrijednosti	-	114	3.926

Djelatnost	Bruto krediti	Nekvalitetni i krediti (C,D,E kategorija)	Vanbilansna izloženost	Nekvalitetne vanbilansne izloženosti (C,D,E kategorija)
Pravna lica - rezidenti	104.715	7.200	33.935	
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	361	0	526	-
Vađenje rude i kamena	0	0	96	-
Prerađivačka industrija	6.495	0	1.442	-
Snabdijevanje električnom energijom	431	0	51	-
Snabdijevanje vodom	0	0	10	
Građevinarstvo	22.860	1.088	20.440	-
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motoc.	6.811	150	5.478	-
Saobraćaj i skladištenje	4.637	1.083	32	-
Usluge pružanja smještaja i ishrane	15.303	2.077	259	
Informisanje i komunikacije	5.487	32	84	-
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1.608	0	200	-
Poslovanje nekretninama	12.784	163	50	
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	6.343	2.685	1.631	-
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	0	0	-	-
Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje	6.000	0	-	-
Obrazovanje	0	0	-	-
Zdravstvo i socijalna zaštita	591	0	-	-
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	1.049	0	3.317	-
Ostale uslužne djelatnosti	2.045	0	380	-
Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca	0	0	-	-
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela	0	-	-	-
Fizička lica - rezidenti	17.056	31	344	-
Nerezidenti	22.120	168	3.561	-
Ukupno	131.982	7.399	37.840	

Tabele u nastavku prikazuju promjenu iznosa nekvalitetnih i vanbilansnih izloženosti tokom 2026. godine:

Stavke aktive bilansa	Nekvalitetna aktiva 31.12.2025	Nekvalitetna aktiva 31.03.2026	Promjena tokom godine
Ukupna aktiva na koju se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	13.441	7.563	(5.878)
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	12.867	7.399	(5.468)
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-
Kamatna potraživanja i vremenska razgraničenja	574	164	(410)
Ispravka vrijednosti	4.533	4.434	(99)

Stavke aktive vanbilansa	Nekvalitetna aktiva vanbilansa 31.12.2025	Nekvalitetna aktiva vanbilansa 31.03.2026	Promjena tokom godine
Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	3	0	(3)
Izdane garancije	0	0	0
Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)	3	-	(3)
Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama	1	0	(1)
Rezervisanja za gubitke po vanbilansu	1	0	(1)